



**D.O.O REGIONALNI RONILAČKI CENTAR ZA PODVODNO DEMINIRANJE  
I OBUKU RONILACA-Podgorica  
„RCUD“ D.O.O.**

Podgorica, Bul. Džordža Vašingtona 18/5 – CRNA GORA; tel: +382/31-683-477 :: fax: +382/31-683-375  
E-mail: [rcud@t-com.me](mailto:rcud@t-com.me) :: web: [www.rcud.me](http://www.rcud.me) PIB: 02361388-302; PDV : 90/31-00750-7

---

Broj: 04/24-148-1  
Datum: 08.04.2024.

## **FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**

Društva sa ograničenom odgovornošću  
Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca –  
Podgorica  
u periodu od 01. januara - 31. decembra 2023. godine

Podgorica  
Mart 2024. godine

## Sadržaj:

1. Osnivačka akta.....	3
2. Djelatnost.....	3
3. Osnovni kapital i finansiranje djelatnosti.....	4
4. Upravljanje i organizacija.....	4
5. Finansijski izvještaji .....	4
6. Osnove za sastavljanje finansijskih izvještaja.....	5
7. Iskaz o ukupnom rezultatu /Bilans uspjeha/.....	6
8. Iskaz o finansijskoj poziciji /Bilans stanja/.....	10
9. Napomena uz finansijske iskaze.....	15
10. Napomene uz iskaz o ukupnom rezultatu / Bilans uspjeha/.....	15
11. Napomene uz iskaz o finansijskoj poziciji /Bilans stanja/.....	20
12. Fer vrijednost sredstava i obaveza.....	23

## 1. Osnivačka akta

JU „Regionalni centar za obuku ronilaca za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru“ Bijela osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore i upisana u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici pod brojem 80007684 dana 20.09.2002.godine kao javna ustanova za vršenje poslova od javnog interesa; obuka i školovanje ronilaca za humanitarno podvodno razminiranje i uklanjanje neeksplozivnih ubojnih sredstava, pružanje pomoći i spašavanje ljudskih života i materijalnih dobara.

Februara 2015. godine Vlada Crne Gore donijela je Odluku o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca“ Herceg Novi. Dana 04.06.2021.godine donešena je Odluka o izmjeni statuta po kojem sjedište Društva prelazi u Podgoricu.

Rješenjem Ministarstva finansija Crne Gore, Poreska uprava-Centralni registar privrednih subjekata br.5-0771743/03 od 06.09.2016. godine registruje se promjena oblika obavljanja privredne djelatnosti nakon sprovedenog postupka restrukturiranja promjenom oblika organizovanja iz JU „Regionalni centar za obuku ronilaca za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru“ Bijela u Društvo sa ograničenom odgovornošću „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca“ Herceg Novi, Društvo je registrovano u Centralnom registru privrednog suda 06.09.2016. godine. RegistarSKI broj 5-0771743/003

Matični broj Društva je 02361388

Sjedište Društva je u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona 18/5.

## 2. Djelatnost

Pretežna djelatnost Društva je 8559 - Ostalo obrazovanje koje naročito obuhvata:

- organizaciju i sprovođenje obuke ronilaca,
  - sprovođenje programa stručnog osposobljavanja i stručnog usavršavanja ronilaca, službenih lica i drugih lica u oblasti podvodnog deminiranja i drugih ronilačkih aktivnosti.
- Pored pretežne djelatnosti Društvo obavlja i sljedeće poslove.
- organizacija izvođenja aktivnosti podvodnog deminiranja,
  - spašavanje ljudskih života, materijalnih i kulturnih dobara,
  - traženje i vađenje potonulih stvari, odnosno objekata i utopljenih lica,
  - održavanje kondicione spremnosti ronilaca kroz trenažna ronjenja, u skladu sa međunarodnim procedurama ronjenja, naučnim i tehničkim dostignućima u oblasti zaštite i spašavanja.
  - obuku ronilaca za podvodno deminiranje i druge podvodne radove,
  - otkrivanje i uklanjanje neeksplozivnih ubojnih sredstava pod vodom,
  - podvodno snimanje video i foto tehnikom cjevovoda i drugih instalacija u cilju otkrivanja i sprječavanja zagađenih voda,
  - planiranje, organizovanje isprovođenje postupaka deminiranja sa ciljem obučavanja, usavršavanja ronilaca protivminske struke, kao i u cilju izvođenja deminiranja pod vodom,
  - obavljanje istraživačke aktivnosti u moru u svrhe zaštite valorizacije i uspostavljanja zona zaštite u moru (morskom ekosistemu),
  - obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom i statutom Društva.

### **3. Osnovni kapital i finansiranje djelatnosti**

Upisani kapital Društva iznosi 116.960,00€ (novčani 0,00 € i nenovčani 116.960,00).

Društvo se finansira iz:

- Budžeta Crne Gore,
- sredstava ostvarenih pružanjem usluga iz okvira djelatnosti Društva i
- drugih izvora u skladu sa zakonom.

### **4. Upravljanje i organizacija**

Društvom upravlja Osnivač na način i pod uslovima utvrđenim zakonom odnosno Odlukom o osnivanju i Statutom Društva.

Osnivač Društva:

- donosi Statut Društva,
- odlučuje o statusnoj promjeni Društva,
- usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaje o poslovanju Društva,
- donosi odluku o raspodjeli dobiti i načinu pokrića gubitka,
- daje saglasnost na godišnji program rada i finansijski plan Društva,
- odlučuje o promjeni osnovnog kapitala Društva,
- imenuje članove Odbora direktora Društva,
- daje saglasnost na izbor izvršnog direktora,
- imenuje nezavisnog revizora,

Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Društva

Organi Društva su Odbor direktora i Izvršni direktor.

Odbor direktora je organ koji upravlja Društvom i ima 5 članova koje imenuje i razrješava Osnivač. Izvršni direktor je mr Veselin Mijajlović.

Organizaciono restrukturiranje i nova organizacija i sistematizacija usvojena je 28.12.2016. godine kada je i donešen Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta donešen je 04.12.2019. godine na sjednici Odbora direktora, na osnovu kojeg je 05.11.2020.godine donešen Pravilnik o izmjenama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Na dan 31.12. 2023. godine ukupno je bilo 13 zaposlenih.

### **5. Finansijski izvještaji**

Interni finansijski poslovi podrazumijevaju redovne aktivnosti na praćenju, analizi i planiranju finansija, komunikaciju sa Ministarstvom finansija, Direktoratom za državni budžet i Direktoratom za Trezor, komunikaciju sa finansijskim institucijama, kao i izvještavanja i planiranja.

Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca D.O.O. je obveznik primjene Zakona o javnim nabavkama, te finansijska služba odnosno službenik za javne nabavke vodi računa o pažljivoj primjeni Zakona, procedurama nabavke, pravovremenom izvještavanju Direktoratu za politiku javnih nabavki i Agenciji za sprječavanje korupcije.

U zakonom predviđenom roku i ove godine Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca D.O.O. donio je i na portalu Direktorata za politiku javnih nabavki, uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija, objavio Plan javnih nabavki za 2023. godinu kao i dostavio Izvještaj o sprovedenim postupcima za 2022. godinu.

Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca D.O.O. takođe je Agenciji za sprječavanje korupcije dostavio Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta za 2022.godinu.

Finansijski iskazi, Bilans uspjeha i Bilans stanja su takođe uloženi i objavljeni na portalu Poreske uprave.

## **6. Osnove za sastavljanje finansijskih izvještaja**

Finansijski iskazi Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca“ Podgorica , pripremljeni su u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) odnosno sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koje je odobrio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde koji su bili na snazi u periodu sastavljanja finansijskih iskaza i u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore.

D.O.O „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca“ Podgorica ima obavezu da vodi svoje računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore odnosno na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) u Crnoj Gori.

Zvanična valuta u Crnoj Gori u kojoj su iskazane pozicije finansijskih iskaza je Euro (EUR) i zaokruženi su na bližu stotinu a uporedne podatke čine finansijski podaci za prethodnu godinu.

Kompletan set finansijskih iskaza sastavljenih u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja čine:

- 1. Iskaz o ukupnom rezultatu /Bilans uspjeha/**
- 2. Iskaz o finansijskoj poziciji /Bilans stanja/**

**ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/**

u periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

Broj iskaza

87239/2023

Popunjiva pravno lice	
Matični broj: 02361388	Šifra djelatnosti: 8559
Popunjiva: Vesna Simić	
Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REGIONALNI RONILAČKI CENTAR ZA PODVODNO DEMINIRANJE I OBUKU RONILACA" - PODGORICA	
Sjedište: BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA 18/5, PODGORICA, CRNA GORA	

Grupa	Pozicija	Red. broj	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
60 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201			
630 i 631	2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202			
62	3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204		466277	496438
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		466257	431438
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206		20	
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			65000
	5. Troškovi poslovanja (209+210+210a)	208		120080	144909
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209		30209	30021
53, 54 (dio) i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (rezerviranja i ostali poslovni rashodi)	210		43151	45412
540	c) Amortizacija	210 a		46720	69476
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211		339905	311546
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		248127	208702
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		91778	102844
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214		13150	102844
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		78628	
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216			
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217			

580, 581, 582, 589(dio)	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	218			
584, 589(dio)	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtno imovine (osim finansijske)	219			
57, 591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220			
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		6292	39983
	9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	222			
660 (dio)	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223			
661 (dio)	b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	224			
669 (dio)	c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225			
	10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)	226			
660 (dio)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227			
661 (dio)	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228			
662 (dio),663 (dio),664 (dio),669 (dio)	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229			
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230			100
660 (dio)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231			
661 (dio)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232			
662 (dio),663 (dio),664 (dio),669 (dio)	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233			100
	12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtno imovine (235-236)	234			

683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235			
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	236			
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237		13100	9138
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238			
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239			
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240		13100	9138
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		-13100	-9038
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		-6808	30945
690 – 590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		-6808	30945
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245		112	4318
721	1. Tekući porez na dobit	246			2785
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		112	1533
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		-6920	26627
	VI. Bruto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom / (250 do 257)	249			
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250			
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	251			



332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252			
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	253			
334	5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254			
335	6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje	255			
336	7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	256			
337	8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	257			
	VII. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda u vezi sa drugim stavkama rezultata /povezanim sa kapitalom/	258			
	VIII. Neto rezultat drugih stavki rezultata povezanih sa kapitalom/ (249-258)	259			
	IX. Neto sveobuhvatni rezultat (248+259)	260		-6920	26627
	X. Zarada po akciji	261			
	1. Osnovna zarada po akciji	262			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	263			
	XI. Neto rezultat koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	264			
	XII. Neto rezultat koji pripada učešćima koji ne obezbjeđuju kontrolu	265			

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U \_\_\_\_\_

Datum prijema 18.03.2024.

Datum obrade 18.03.2024.

Datum štampe 18.03.2024.

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskih iskaza

Vesna Simić

M.P.

Odgovorno lice

Veselin Mijajlović

**ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/**

na dan 31.12.2023. godine

Broj iskaza

87239/2023

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02361388	Šifra djelatnosti: 8559
Popunjava: Vesna Simić	
Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REGIONALNI RONILAČKI CENTAR ZA PODVODNO DEMINIRANJE I OBUKU RONILACA" - PODGORICA	
Sjedište: BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA 18/5, PODGORICA, CRNA GORA	

Grupa	Pozicija	Red. broj	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A K T I V A</b>					
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001				
	B. STALNA IMOVINA ( 003+008+016 )	002		681171	727481	728892
01	I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003		1050	1050	
010	1. Ulaganja u razvoj	004				
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005		1050	1050	
012	3. Goodwill	006				
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008		680121	726431	728892
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009				
023	2. Postrojenja i oprema	010		680121	642373	644834
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011				
024	3.1. Investicione nekretnine	012				
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013				
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014				
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015			84058	84058
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016				

030, 039 (dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017				
033 (dio),039 (dio)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018				
031 (dio),032 (dio),039 (dio)	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019				
033 (dio),039 (dio)	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020				
031 (dio),032 (dio)	5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021				
032 (dio),034,0 35,036, 039 (dio)	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti)	022				
038,03 9(dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023				
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024				
	D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		16207	15032	11301
	I. ZALIHE (027 do 030)	026		3525	3525	5938
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027		3525	3525	5938
11	2. Nedovršena proizvodnja	028				
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029				
15	4. Dati avansi	030				
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		12470	10876	5219
202,20 3,209 (dio)	1. Potraživanja od kupaca	032				
200,20 9(dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033				
201,20 9(dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034				
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		12470	10876	5219
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036				

27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037		12140	9789	4888
21, 22 ,osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		330	1087	331
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039				
236 (dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju	040				
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli	041				
23 osim 236 (dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042				
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043		212	631	144
04	V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044				
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045				
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		697378	742513	740193
	PASIVA					
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101		499026	505946	479319
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		116960	116960	116960
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103				
320	III. EMISIONA PREMIJA	104				
	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105				
321	1. Zakonske rezerve	106				
322 (dio)	2. Statutarne rezerve	107				
322 (dio)	3. Druge rezerve	108				

330 i potr. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	4. Pozitivne revalorizacije rezerve i nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109				
dugov. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	5. Negativne revalorizacije rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	110				
	VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		382066	388986	362359
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		607219	607219	580592
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113				
350	3. Gubitak ranijih godina	114		218233	218233	218233
351	4. Gubitak tekuće godine	115		6920		
	VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116				
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117		129043	186043	186009
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118				
404 (dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119				
400 (dio)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120				
40, sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121				
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122		129043	186043	186009
414, 415	1. Dugoročni krediti	123				
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124		129043	186043	186009
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125		2482	2370	837

495 (dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126				
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127		66827	48154	74028
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128				
	II KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137)	129		66827	48154	74028
422 (dio), 423 (dio), 424 (dio), 425 (dio ) ,426 i 429 (dio)	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130				
422 (dio), 423 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131		31610	14705	47571
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132				
433, 434, 440- 449	4. Obaveze prema dobavljačima	133		13121	11833	7462
439 (dio)	5. Obaveze po mjenicama	134				
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135				
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136				
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		22096	21616	18995
439 (dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138				
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139		20309	18831	18995
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140				
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		1787	2785	

427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142				
490, 491, 494, 495 (dio), 496, 497 i 499	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143				
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		697378	742513	740193

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U \_\_\_\_\_

Datum prijema 18.03.2024.

Datum obrade 18.03.2024.

Datum štampe 18.03.2024.

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskih iskaza

Vesna Simić

M.P.

Odgovorno lice

Veselin Mijajlović

# NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

(na dan 31.12.2023. godine)

## Napomene uz iskaz o ukupnom rezultatu - Bilans uspjeha -

Bilans uspjeha je finansijski iskaz koji pruža informacije o ostvarenom poslovnom rezultatu tokom poslovne godine i predstavlja razliku prihoda i rashoda.

Prihodi prema definiciji iz MRS-18:

„Prihod je bruto priliv ekonomskih koristi tokom datog perioda koji nastaje iz redovnih aktivnosti entiteta, pri čemu taj priliv rezultira povećanjem koji ne predstavlja porast po osnovu doprinosa učesnika u kapitalu“.

Rashodi prema definiciji iz Okvira za pripremanje i prikazivanje finansijskih izvještaja rashoda su:

„Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi tokom obračunskog perioda u obliku odliva ili smanjenja sredstava ili stvaranja obaveza što dovodi do smanjenja kapitala, izuzev onih koja su povezana sa raspodjelom učesnicima u kapitalu“.

Obrazac Bilans uspjeha sastoji se iz sljedećih podbilansa:

1. Poslovni rezultat, kao razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda
2. Finansijskog rezultata, kao razlika između finansijskih prihoda i finansijskih rashoda
3. Rezultata iz ostalih aktivnosti, kao razlike između ostalih prihoda i ostalih rashoda
4. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja
5. Druge stavke rezultata povezane sa kapitalom
6. Poreski rashod perioda

### Poslovni rezultat kao razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda

#### 1.Napomena uz redni broj 205 – Ostali poslovni prihodi

Ostali poslovni prihodi obuhvataju grupe računa 64 i 65.

**Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.** koje čine grupu 64 gdje se iskazuju prihodi po osnovu potraživanja od državnih organa i organizacija od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dazbina.

Ovi prihodi se vrednuju prema MRS 20, MRS 18 i drugim relevantnim MSFI i usvojenom računovodstvenom politikom.

U Bilansu uspjeha su iskazani u iznosu od 466.257,00 € i predstavljaju novčana sredstva koja su opredijeljena Regionalnom ronilačkom centru za podvodno deminiranje i obuku ronilaca po osnovu Zakona o Budžetu za 2023. godinu.

**Ostali prihodi iz poslovanja** (red.br.206) odnose se na povraćaj novčanih sredstava u iznosu od 20,00€.



## I. Poslovni rashodi u Bilansu uspjeha

Poslovni rashodi sastoje se od:

- troškova materijala (red.br.209)
- troškova amortizacije (red.br.210 a)
- ostali troškovi iz poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi – red.br.210)
- troškova zarada, naknada zarada i ostalih poslovnih rashoda (red.br 211)

### 1.Napomena uz redni br. 209 – Troškovi materijala

**Troškove materijala** obuhvataju grupu računa 51 na kojima se iskazuje nabavka i troškovi materijala za izradu, troškovi ostalog materijala i troškovi goriva i energije.

Troškovi materijala iskazani su u iznosu od 30.209,00 € i sastoje se od sljedećih:

Naziv računa	Iznos
Troškovi sirovina i osnovnog materijala	1.488,46
Troškovi pomoćnog materijala	1.076,93
Troškovi materijala za održavanje higijene	88,03
Troškovi kancelarijskog materijala	1.193,08
Troškovi elek.energije	1.079,03
Troškovi goriva za službena vozila i čamce	24.875,23
Troškovi upotrijebljene vode	103,06
Troškovi alata i inventara	305,57

### 2.Napomena uz redni broj 210a – Troškovi amortizacije

Amortizacija je sistematsko raspoređivanje amortizacionog iznosa sredstava tokom korisnog vijeka trajanja sredstava i priznaje se kao trošak u bilansu uspjeha.

Amortizacija u računovodstvene svrhe obračunata je u skladu sa MRS 16 primjenom proporcionalne metode, dok je obračun amortizacije za poreske svrhe izvršen u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl.list CG"br.14/12,61/13 i 55/16) i Pravilnika o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije ("Sl.list RCG",br.28/02).

**Troškovi amortizacije** - obuhvataju se troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava obračunati prema računovodstvenoj politici pravnog lica, u korist odgovarajućih računa ispravke vrijednosti nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava otvorenih u okviru računa grupe 01 i 02.

Cjelokupni iznos od 46.719,70 € odnosi na troškove amortizacije u poslovnoj 2023. godini.

### 3.Napomena uz redni broj 210- rezervisanja i ostali poslovni rashodi

Na računima 541, 542, 543, 544, 545, i 549 – Troškovi rezervisanja - obuhvataju rezervisanja za troškove u garantnom roku, za zadržane kaucije i depozite i za obnavljanje prirodnih

bogatstava, za restrukturiranje pravnog lica, isplatu naknada i drugih beneficija zaposlenima i ostala rezervisanja u korist odgovarajućih računa grupe 40 – Rezervisanja.

Ostale poslovne rashode, u zavisnosti od djelatnosti, mogu obuhvatati grupu računa 53 – Troškovi proizvodnih usluga koji obuhvataju proizvodne usluge na izradi učinaka, transportne usluge, usluge održavanja, zakupnine, troškovi sajмова reklame i propagande, troškovi istraživanja i ostale proizvodne usluge i grupu računa 55 – Nematerijalni troškovi koji obuhvataju troškove neproizvodnih usluga.

Grupu računa 53 čine računi:

531 - Troškovi transportnih usluga prevoza u zemlji i inostranstvu uključujući i troškove PTT usluga u zemlji,

532 - Troškovi usluga održavanja osnovnih sredstava,

550 - Troškovi neproizvodnih usluga obuhvataju neproizvodne usluge kao što su zdravstvene, advokatske usluge, usluge čišćenja i druge neproizvodne usluge u korist odgovarajućeg računa obaveza iz poslovanja 431, 432 ili 433.

551 – Troškovi reprezentacije u zemlji i inostranstvu obuhvataju izdatke za reprezentaciju u zemlji i izdatke za ishranu ronilaca na terenu i sponzorstvo

552 – Troškovi premija osiguranja obuhvataju troškove premija osiguranja osim premija po osnovu osiguranja života zaposlenih.

553 – Troškovi platnog prometa obuhvataju usluge platnog prometa i druge bankarske usluge koje se plaćaju za obavljene platni promet i druge bankarske usluge.

555 – Troškovi poreza obuhvataju poreze koji terete troškove u korist računa 482 – Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavki ili na teret troškova.

556 – Troškovi doprinosa obuhvataju doprinose koji terete troškove u korist računa 483 – Obaveze za doprinose koji terete troškove.

559 – Ostali nematerijalni troškovi obuhvataju ostale troškove za koje nije propisan poseban račun u okviru računa grupe 55

**Ostali poslovni rashodi** iskazani su u ukupnom iznosu od 43.151,00 € i sastoje se iz sljedećih:

Naziv računa	Iznos
Troškovi usluga održavanja osnovnih sredstava	13.952,99
Troškovi transportnih usluga, prevoza u zemlji i inostranstvu	9.156,36
Troškovi PTT usluga	1.976,88
Troškovi zakupa boca za skladištenje gasa	180,75
Troškovi zdravstvenih usluga (sistematski pregled ronioca)	210,00
Troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga prav.lica	4.127,80
Troškovi drugih neproizvodnih usluga	2.939,39
Troškovi reprezentacije i sponzorstva	4.778,04
Drugi troškovi premije osiguranja	510,71
Troškovi platnog prometa u zemlji i inostranstvu	1.190,72
Drugi troškovi članarina	600,00
Drugi troškovi poreza, porez na imovinu, porez na dobit, prirezi	1.603,63
Troškovi doprinosa privrednim komorama i združenim savez.	975,80
Drugi troškovi doprinosa	947,70

**4.Napomena uz redni broj 211** – Troškovi zarada, naknada zarada i ostali poslovni rashodi

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi obuhvataju grupu računa 52 na kojima se iskazuju troškovi po osnovu obračunatih zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih kao i troškove po osnovu obračunatih naknada po ugovorima sa fizičkim licima. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iskazani su u ukupnom iznosu od 339.905,00 € i sastoje se od sljedećih:

Naziv računa	Iznos
Neto zarade zaposlenih za redovan rad	161.768,97
Neto naknade Odbor direktora	24.820,80
Neto naknade po ugovorima za dopunski rad	3.780,00
Troškovi poreza na zarade i naknada zarada	13.149,95
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada	78.628,25
Naknade troskova sluzbenog putovanja	7.365,05
Troskovi neto zarada po osnovu dodatka za odvojeni zivot	9.500,00
Troskovi neto zarada po osnovu dodatka za rad na terenu	11.900,00
Troskovi po osnovu ugovora o dijelu i zakupu	14.561,83
Naknade troškova za smještaj i prevoz za službena putovanja	14.429,97

Troškovi po osnovu službenih putovanja nastali su iz sledećih aktivnosti RCUD-a:

- Dizeldorf (Njemačka) – Posjeta međunarodnom sajmu nautike i ronilaštva „BOOT2023“ kao i sastanak sa predstavnicima kompanija ronilačke opreme sa kojima RCUD ima višegodišnju saradnju;
- Sremska Kamenica (Srbija) – Servisiranje i atestiranje ronilačkih boca, regulatora i kompresora;
- Amsterdam (Holandija) – Obučavanje na Akademiji za forenzičko ronjenje i istraživanje kriminalnih radnji pod vodom uz predstavnike INTERPOL-a na temi pravne regulative EU i primjene najsavremenijih metoda i tehnologija;
- Ćivitavekija (Italija) - Nominacija i uručivanje nagrade „Premio Atlantide“ od strane italijanske fondacije „Atlantis“ za izvrsnost na poslovima podvodnog deminiranja RCUD-u.
- Kneževina Monako – Poziv Međunarodne Akademije za Podvodne Nauke i Tehnike za učešće na ceremoniji dodjele Tridente d Oro nj.e. princu Albertu II od Monaka.
- Bolonja ( Italija) –Obilježavanje 30 godina od postojanja INTD-a i dodjela nagrade RCUD-u.

#### **A. Napomena uz redni broj 221 – Poslovni rezultat**

Poslovni rezultat čini razlika između poslovnih prihoda (prihoda od prodaje-neto prihod) i ostali prihodi iz poslovanja (red.br.201 i red.br.204) i poslovnih rashoda (red.br.208 , 211 i 220).

Ova stavka predstavlja poslovni rezultat u 2023. godini u iznosu od 6.292,00 € .

#### **Finansijski rezultat predstavlja razliku finansijskih prihoda i finansijskih rashoda**

- 1. Napomena uz redni broj 237 – Rashodi po osnovu kamata i kursnih razlika**

Na računu 562 – Rashodi kamata obuhvataju se: rashodi kamata po kreditima, po obavezama iz dužničko povjerilačkih odnosa, rashodi kamata po overdraft kreditu, zatezne i druge kamate, osim kamata po osnovu obaveza po matičnom, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima. Na ovom računu obuhvataju se kod primaoca finansijskog lizinga rashodi kamata po finansijskom lizingu i na računu 563 – Negativne kursne razlike obuhvataju negativne kursne razlike nastale u izvještajnom periodu, osim kursnih razlika iz odnosa prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima.

Iskazani iznos od 13.100 sastoji se od računa;

Naziv računa	Iznos
Rashodi kamata po finansijskim kreditima i kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite	13.100,00

#### **B. Napomena uz redni broj 241 – Finansijski rezultat**

Ova pozicija predstavlja razliku između finansijskih prihoda po osnovu učešća u kapitalu (red.br.222) , prihoda od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova(red.br.226) , ostalih prihoda po osnovu kamata (red.br.230) i prihoda po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrne imovine (red.br. 234) i finansijskih rashoda nastalih po osnovu kamata , kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (red.br.237)

U Bilansu uspjeha iskazana je kao finansijski rezultat u iznosu od 13.100,00 € sa negativnim predznakom.

#### **C. Napomena uz redni broj 242- Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja**

Dobijeni iznos od 6.808,00 € sa negativnim predznakom predstavlja razliku između poslovnog ( red. br. 221) i finansijskog rezultata ( red.br.241) .

#### **Napomena uz redni broj 245 – poreski rashod perioda**

Ova pozicija obuhvata grupu računa 721 - Poreski rashod perioda, iskazuje se poreski rashod tekućeg perioda obračunat u skladu sa poreskim propisima zaduženjem ovog računa a u korist računa 481 - Obaveze za porez iz rezultata. 722 - odloženi poreski rashodi i prihodi perioda, iskazuju se odloženi poreski rashodi i prihodi obračunati u skladu sa MRS 12.Iznos od 112,00 € iskazan je u korist računa 722. Pregled je sljedeći :

Tekući porez na dobit	0,00
Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	112,00

#### **D. Napomena uz redni broj 248 – dobitak ili gubitak nakon oporezivanja**

Iskazana stavka predstavlja gubitak poslovne 2023.godine u iznosu od 6.920,00 € sto ujedno predstavlja i neto sveobuhvatni rezultat (red.br.260).

## **Napomene uz Iskaz o finansijskoj poziciji - Bilans stanja -**

Bilans stanja kao finansijski iskaz predstavlja prikaz stanja imovine, kapitala i obaveza na dan bilansiranja odnosno na dan 31.12.2023. godine.

Imovina pravnog lica predstavlja računovodstvenu kategoriju - **Aktiva**.

Kapital i obaveze pravnog lica predstavljaju računovodstvenu kategoriju - **Pasiva**.

- **Aktiva DOO Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca čini:**

Stalna imovina, redni broj 002 u iznosu od 681.171,00 €

Obrtna sredstva, redni broj 025 u iznosu od 16.207,00 €

### **1.Napomena uz redni broj 002 - Stalna imovina u iznosu od 681.171 €**

Stalna imovina DOO „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca“ sastoji se od vrijednosti nekretnine postrojenja i opreme (red.broj 005, 010 i 015) iskazanoj u finansijskom knjigovodstvu u ukupnom iznosu od 681.171,00 €.

Iskazana vrijednost u iznosu od 680.121,00 € spada u grupu računa 023-postrojenja i oprema u skladu sa MRS 16 i ostalim relevantnim MRS dok se na racun 027-nekretnine,postrojenja , oprema i biološka sredstva u pripremi iskazuju ulaganja u sve oblike sredstava. Na racunima 011 i 014 iskazuju se licence i slicna prava kao i nematerijalna ulaganja i predstavljaju iznos od 1.050,00 €.

Prilikom priznavanja, odmjeravaju se stavke opreme po nabavnoj cijeni koštanja koja obuhvata:

-fakturnu cijenu, uključujući uvozne takse i poreze po osnovu prometa koje se ne mogu refundirati, nakon oduzimanja trgovačkih popusta i rabata.

-sve troškove koji se mogu direktni pripisati dovođenju sredstava na lokaciju i u stanje koje je neophodno da bi sredstvo moglo funkcionisati, na način na koji to očekuje menadžment.

-inicijalnu procjenu troškova demontaže, uklanjanja sredstava i obnove područja na kojem je sredstvom locirano, što je obaveza koja se entitetu nameće bilo kada se sredstvo nabavi ili kao posljedica korišćenja sredstva.

Model nabavne vrijednosti podrazumijeva da se nakon početnog priznavanja nekretnine, postrojenja i opremne iskazuju po njihovoj nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ukupnu akumuliranu amortizaciju i ukupne eventualne akumulirane gubitke zbog umanjenja vrijednosti.

Za svaku stavku opreme obračunava se amortizacija posebno. Iznos koji se amortizuje alociran je na sistematski način u toku korisnog vijeka. Obračun amortizacije vrši se na bazi korisnog vijeka primjenom proporcionalne metode.

### **2.Napomena uz redni broj 025 – Obrtna sredstva u iznosu od 16.207,00 €**

Pozicija 025 - Obrtna sredstva predstavlja zbirnu poziciju zaliha i kratkoročnih potraživanja, plasmana i gotovine koja je iskazana u ukupnom iznosu od 16.207,00 € a sastoji se iz sljedećih pozicija:

redni broj 027 – Zalihe materijala (rezervni djelovi, sitan inventar i auto gume) u iznosu od 3.525 €

redni broj 031 –Kratkoročna potraživanja u ukupnom iznosu od 12.470,00 € sačinjavaju računi grupe 27-potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost (red.br. 037) i grupe računa 21 i 22 - ostala nepomenuta potraživanja (red.br. 038).

Potraživanja po osnovu poreza na dodatnu vrijednost iskazana u bilansu stanja iznose 12.140,00 €.

Ostala nepomenuta potraživanja u iznosu od 330,00 € i čine zbir grupe računa 21, 22 koja se odnose na potraživanja od zaposlenih po svim osnovama kao što su:

- Akontacije za službena putovanja u zemlji i inostranstvu
- Za manjkove koji se nadoknađuju od zaposlenih
- Za nabavku robe, materijala i plaćanje usluga i druga potraživanja od zaposlenih
- Za naknadu štete koju su zaposleni prčinili pravnom licu idr.
- 

### **Redni broj 043 - Gotovinski ekvivalenti i gotovina**

Na ovoj grupi računa obuhvataju se novčana sredstva u domaćoj i deviznoj valuti, odnosno promjene priliva i odliva na tekućem poslovnom računu pravnog lica. U okviru ove grupe spadaju računi: 240,241,242,243,244,245,246,248,249.

Novčana sredstva na žiro računima obuhvataju slobodna novčana sredstva koja se nalaze kod poslovnih banaka po osnovu depozita po viđenju.

Ukupno iskazani iznos novčanih sredstava od 212,00 € sastoji se od zbira stanja na žiro računima i blagajni na dan 31.12.2023. godine.

Analitički pregled novčanih sredstava je sledeći:

Naziv	Iznos
Gotovina u blagajni	198,77

Žiro računi kod poslovnih banaka

- Stanje na tekućim žiro računima a sastoji se od:

Naziv računa	Iznos
Tekući račun Erste bank 540-929696	0,00

- Stanje na deviznim računima sastoji se iz:

Naziv računa	Iznos
Devizni Erste 540-000007300418510	12,85

- **Pasiva DOO Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca čini:**

**Osnovni kapital** pod red.br.102 sa iznosom od 116.960,00 € predstavlja upisani kapital države Crne Gore u nenovčanom iznosu.

**Kapital** (neraspoređena dobit) u iznosu od 382.066,00 € (red.br.111)

Kapital u računovodstvenom smislu predstavlja izvor imovine preduzeća nakon odbijanja svih njegovih obaveza , odnosno kapital je jednak razlici između imovine i svih obaveza

preduzeća i prema okviru MSFI kapital je preostali interes u sredstvima preduzeća nakon odbitka svih njegovih obaveza.

**Dugoročna rezervisanja i dugoročne obaveze**, redni broj 117 u iznosu od 129.043,00 €.

**Odložene poreske obaveze**, redni broj 125 u iznosu od 2.482,00 € i

**Kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze**, redni broj 129 u iznosu od 66.827,00 €.

#### **1.Napomena uz redni broj 101 – Kapital u iznosu od 499.026,00 €**

Ova pozicija predstavlja osnovni upisani kapital države Crne Gore u iznosu od 116.960,00 € uvećan za nerasporedjenu dobit iz ranijih godina u iznosu od 607.219,00 €, umanjen za gubitke iz ranijih godina u iznosu od 218.233 € i gubitak iz 2023.godine u iznosu od 6.920,00 €.

#### **2.Napomena uz redni broj 117 - Dugoročna rezervisanja i dugoročne obaveze u iznosu od 129.043,00 €.**

Novčana sredstva na ovoj poziciji odnose se na dugoročni hipotekarni kredit broj 5100612851 kod Erste banke, za kupovinu poslovnog objekta u Baošićima, za potrebe obavljanja osnovne djelatnosti Regionalnog ronilačkog centra.

#### **3.Napomena uz redni broj 125 – Odložene poreske obaveze u iznosu od 2.482,00 € a odnose se na odložene poreske obaveze perioda. Navedene obaveze nastaju prilikom obračuna razlike između vrijednosti osnovnih sredstava po računovodstvenim propisima u odnosu na sadašnju vrijednost osnovnih sredstava po poreskim propisima primjenom MRS 12.**

#### **4.Napomena uz redni broj 129 – Kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze u iznosu od 66.827,00 €**

Iznos na ovoj poziciji odnosi se na kratkoročne obaveze koje čine zbir pozicija na rednom broju 131 – kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 2.494,00 €, a koje predstavljaju kratkoročne obaveze overdraft kredita kod Erste banke i dio iznosa dugoročnog kredita koji dopijeva za plaćanje na 31.12.2024.godine prema amortizacionom planu, zatim pozicije na rednom broju 133 - obaveze iz poslovanja - obaveze prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu za obrtna sredstva u iznosu od 13.121,00 € i red.br.137 - neizmirene obaveze koje sačinjavaju grupu računa 45- od kojih se iznos 18.887,70 € odnosi na sudske presude po osnovu poreza i doprinosa iz zarada dok razliku predstavljaju neizmirene obaveze po osnovu ugovora iz decembra mjeseca 2023.godine.

Finansijske iskaze sastavila :

Vesna Simić, Računovođa



## **Fer vrijednost sredstava i obaveza**

Finansijski izvještaji za 2023. godinu prikazuju finansijski položaj Centra sa stanjem na dan 31. decembra 2023. godine i rezultat poslovanja za izvještajni period.

Poslovna politika Centra podrazumijeva da se u sastavljanju finansijskih izvještaja primjenjuju odgovarajuće računovodstvene politike, na konzistentnoj osnovi i uz primjenu razumnih i objektivnih ocjena i procjena imovine i obaveza.

Finansijski izvještaji za 2023. godinu prikazuju istinito, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijski položaj Centra i rezultat poslovanja za godinu koja se završila na dan 31.12.2023. godine.

Ovaj finansijski izvještaj utemeljen je na podacima i činjenicama o poslovanju Regionalnog ronilačkog centra za podvodno deminiranje i obuku ronilaca d.o.o. evidentiranim i dokumentovanim u poslovnim knjigama društva, fizičkoj i elektronskoj arhivi.

Podgorica, 14.03.2024. godine





**D.O.O REGIONALNI RONILAČKI CENTAR ZA PODVODNO DEMINIRANJE  
I OBUKU RONILACA-HERCEG NOVI  
R.C.U.D.**

81000 Podgorica, Džordža Vašingtona 18/5 – CRNA GORA; tel: +382/31-683-477 :: fax: +382/31-683-375  
E-mail: [rcud@f-com.me](mailto:rcud@f-com.me) :: web: [www.rcud.me](http://www.rcud.me) PIB: 02361388-302; PDV : 90/31-00750-7

---

Broj: 04/24-150-1  
Datum: 08.04.2024.

# **GODIŠNJI PLAN RADA I FINANSIJSKI PLAN**

**ZA PERIOD  
OD 01. 01. DO 31. 12. 2024. GODINE**

**Podgorica, april 2024.**

## **1. Plan rada D.O.O. „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca“, Podgorica za 2024. godinu**

U skladu sa Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca,, - Podgorica, pretežna djelatnost Društva 8559 obuhvata:

- organizaciju i sprovođenje obuke ronilaca,
  - sprovođenje programa stručnog osposobljavanja i stručnog usavršavanja ronilaca, službenih lica i drugih lica u oblasti podvodnog deminiranja i drugih ronilačkih aktivnosti.
- Pored pretežne djelatnosti Društvo obavlja i sljedeće poslove:
- organizacija izvođenja aktivnosti podvodnog deminiranja,
  - spašavanje ljudskih života, materijalnih i kulturnih dobara,
  - traženje i vađenje potonulih stvari, odnosno objekata i utopljenih lica,
  - održavanje kondicione spremnosti ronilaca kroz trenazna ronjenja, u skladu sa međunarodnim procedurama ronjenja, naučnim i tehničkim dostignućima u oblasti zaštite i spašavanja,
  - obuku ronilaca za podvodno deminiranje i druge podvodne radove,
  - otkrivanje i uklanjanje neeksplozivnih ubojnih sredstava pod vodom,
  - podvodno snimanje video i foto tehnikom cjevovoda i drugih instalacija u cilju otkrivanja i sprječavanja zagađenih voda,
  - planiranje, organizovanje i sprovođenje postupaka deminiranja sa ciljem obučavanja, usavršavanja ronilaca protivminske struke, kao i u cilju izvođenja deminiranja pod vodom,
  - obavljanje istraživačke aktivnosti u moru u svrhe zaštite valorizacije i uspostavljanja zona zaštite u moru (morskom ekosistemu),
  - obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom i statutom Društva.

Plan rada Društva za 2024. godinu predviđa aktivnosti po kvartalima:

### **I KVARTAL**

Organizovati pripremne aktivnosti za podvodna istraživanja i razminiranja radi realizacije projekta podvodnog deminiranja i obuke ronilaca za humanitarno podvodno razminiranje i to:

- Učestvovati na sajmu ronilačke opreme i sredstava u Dizeldorfu – Njemačka,
- Realizovati kontakte sa kandidatima za obuku za podvodno deminiranje,
- Priprema tehničkog bloka za skladištenje i pretakanje plinskih mješavina.

Realizacija dogovorenih sastanaka u sjedištu RCUD-a, sa:

- Direktorom hrvatskog centra za razminiranje,
- Predstavnicima kompanija za proizvodnju protivminskih detektora i izvršiti atestiranje svih detektora,
- Predstavnicima Svjetske ronilačke federacije -CMAS i internacionalne asocijacije za nitrox i tehničko ronjenje – IANTD,
- Članovima Programskog odbora za studijski program osposobljavanja profesionalnih ronilaca i profesionalnih Instruktoru ronjenja,
- Predstavnicima Ministarstva obrazovanja u vezi priprema projekta obuke i usavršavanja u skladu sa programom obuke,
- Predstavnicima kompanija ovlaštenih servisera za organizaciju i izvođenje atestiranja i servisiranja ronilačke opreme i sredstava,
- Učestvovati na Evropskom sajmu ronjenja EUDI – 2024 i zasjedanju redovne godišnje skupštine Svjetske Akademije za nauku i tehniku podvodnih istraživanja u Bolonji.

Organizovati pripremne aktivnosti za podvodna istraživanja i razminiranja radi realizacije projekta obuke ronilaca za humanitarno podvodno razminiranje i to:

- Preliminarno podvodno protivminski pretraživanje lokacija u Bokokotorskom zalivu,
- Priprema ugovora i drugih materijala za podvodno deminiranje i vođenje pregovore sa predstavnicima Centra za razminiranje Hrvatske u cilju zajedničkog nastupa na međunarodnom tržištu pružanja usluga u kopnenom i podvodnom deminiranju.

### **II KVARTAL**

- Priprema realizacije projekta obuke i usavršavanja ronilaca za humanitarno podvodno deminiranje.
- Početi pripremu realizacije obuke i usavršavanja instruktora ronjenja i profesionalnih ronilaca RCUD-a u oblasti podvodne forenzike.
- Podnošenje inicijative za donošenje zakona o ronjenju.
- Učestvovati na Koordinacionom sastanku eksperata za razminiranje u regionu JIE u organizaciji Evropske komisije u Hrvatskoj.
- Učestvovati na sastanku sa tehničkim roniocima - instruktorima u Italiji i Hrvatskoj.
- Priprema planova i programa za organizaciju obuke profesionalnih ronilaca RCUD-a.
- Organizacija sastanka direktora HCR-a i predsjednika Odbora direktora HCR-a u RCUD-u i Ministarstvu vanjskih poslova.
- Organizacija i izvođenje trenažnih ronjenja,
- Učešće na sastanku koji organizuje Internacionalna Akademija nauka za tehniku i podvodna istraživanja povodom dodjele nagrade „Tridente doró“ u Trstu – Italija.
- Učešće na sastanku u kompaniji „MPS“ u Veneciji radi nabavke mješalice za pripremu plinskih mješavina za ronjenje i nabavku rebridera „Liberty“ u Češkoj.
- Prikupljanje i obrada podataka o zaostalim podvodnim minama u JI Evropi.
- Priprema projekata za podvodna istraživanja u vodama bliskog istoka u skladu sa ugovorima i sporazumima o saradnji.

### **III KVARTAL**

- Stažna ronjenja.
- Organizacija podvodnih istraživanja u saradnji sa Ministarstvom kulture u cilju zaštite podvodnog kulturnog nasleđa.
- Kontrola na moru u saradnji i na zahtjev državnih organa zaduženih za bezbjednost na moru.
- Učešće na sjednicama međunarodnih škola za obuku profesionalnih ronilaca - IDSA.
- Trenaža ronjenja i obuka sportskih ronilaca.
- Priprema projekata i realizacija obuke za humanitarno podvodno razminiranje u RCUD-u i na Fakultetu za organizacione nauke u Sloveniji.

### **IV KVARTAL**

- Organizacija seminara o podvodnom razminiranju i tehničkom ronjenju.
- Organizacija seminara instruktora ronjenja.
- Organizacija redovnih sistematskih ljekarskih pregleda ronilaca.
- Organizacija ronjenja na potopljene brodove u crnogorskom podmorju na dubinama od 80 do 120 metara u saradnji sa inostranim instruktorima za tehničko ronjenje.
- Priprema projekata za realizaciju podvodnog razminiranja u podmorju i unutrašnjim vodama Crne Gore i drugih država.

## Način i uslovi finansiranja Plana rada

Finansiranje Plana rada i obaveza Centra opredjeljuje se iz sredstava predviđenih Zakonom o budžetu za 2024. godinu kao i realizacijom prihoda ostvarenih od izvedenih poslova podvodnog deminiranja.

U svakom slučaju procjenjuje se da je Plan rada za 2024. godinu, finansijski održiv i planirani prihodi su usklađeni da omogućavaju pouzdano i redovno finansiranje programskih obaveza.

Model, uslovi i troškovi finansiranja Plana precizno su definisani Finansijskim planom i Planom javnih nabavki za 2024. godinu.

## 2. Finansijski plan „Regionalnog ronilačkog centra za podvodno deminiranje i obuku ronilaca“ Podgorica za 2024. godinu

Finansijski plan Centra za 2024. godinu urađen je u skladu sa Odlukom o osnivanju i sastoji se od prihoda i rashoda Centra za 2024. godinu.

Polaznu osnovu za izradu Finansijskog plana Centra za 2024. godinu predstavlja Plan rada za 2024. godinu, (prihodi i rashodi Centra u 2023. godini).

### 2.1. Planirani prihodi sredstava za 2024. godinu

Finansijskim planom RCUD-a iskazan je planirani iznos sredstava po osnovu Zakona o Budžetu CG za 2024. godinu od 486.184,23 € i iznos sredstava ostvarenih od sopstvene djelatnosti po ugovorenoj realizaciji projekata podvodnog deminiranja i iznosi cca 60.000,00 € za pokriće planiranih rashoda iz sljedećih izvora:

-Prihoda od protivminskog izviđanja na prostoru „Porto Montenegro“ Tivat, i podvodnog deminiranja Bokokotorskog zaliva, u cilju zaštite životne sredine, u saradnji sa međunarodnim fondovima i drugim međunarodnim privatnim organizacijama.

Analitički prikaz planiranih sopstvenih sredstava u 2024. godini sa uporednim pregledom realizovanih prihoda ostvarenih sopstvenom djelatnošću u 2023. godini;

Rb	Opis	Realizovani prihodi u 2023. godini	Planirani prihodi za 2024. godinu
1	Izvođenje radova protivminskog pregleda i kontrole prisustva zaostalih eksplozivnih sredstava protivminskog izviđanja podvodnog dijela „Porto Montenegro“ „Adriatic Marinas“ d.o.o. Tivat i podvodnog deminiranja bokokotorskog zaliva u cilju zaštite životne sredine, u saradnji sa međunarodnim fondovima i drugim međunarodnim privatnim organizacijama.	0,00	cca 60.000
	<b>Ukupno planirani prihodi</b>		60.000

### Napomena:

1. Ukupno planirani prihodi za 2024. godinu po osnovu kopnenog i podvodnog deminiranja iznose cca 60.000,00 €.
2. Planirani prihodi su mali, nedovoljni i neizvjesni iz sljedećeg razloga:
  - Oblast podvodnog deminiranja je uređena 2002. godine Odlukom Vlade Crne Gore o osnivanju Javne ustanove RCUD („Službeni list RCG“, br. 29/2 od 7.juna.2002.) i Odlukom Vlade Crne Gore o promjeni

statusa Jvane ustanove RCUD i osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću RCUD-a („Službeni list Crne Gore“, br. 08/15 od 27.02.2015.). U članu 8 navedene odluke Vlade CG o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „RCUD“, propisano je: - „Društvom upravlja osnivač na način i pod uslovima utvrđenim zakonom, ovom odlukom i Statutom Društva“.

- Oblast podvodnog deminiranja regulisana navedenom Odlukom Vlade CG iako je tačkom 1 Odluke propisano da je RCUD osnovan radi obavljanja poslova od javnog interesa, nesumnjivo je da su dosadašnje aktivnosti u oblasti podvodnog deminiranja i tekako bile od značaja za javni interes.
- **Uprkos navedenim činjenicama koje nedvosmisleno ukazuju da je RCUD u 100% vlasništvu države i da je jedini registrovan za podvodno deminiranje, napominjemo da se od aprila 2021. godine, na osnovu mišljenja određenih predstavnika nadležnih organa, a koje je neutemeljeno, suprotno pozitivno-pravnim propisima i javnom interesu, protivmiskim pregledom i podvodnim deminiranjem može baviti bilo koje preduzeće registrovano u Crnoj Gori. Zbog takvog stava RCUD u 2021. godini nije bio u mogućnosti da realizuje planirani posao podvodnog deminiranja u vrijednosti od 689.512,00 € za potrebe italijanske kompanije radi postavljanja podmorskog kabla, sa kojom smo na osnovu naše ponude potpisali Ugovor o povjerljivosti. Ovaj posao je obavilo privatno preduzeće.**

Uvođenje u posao nekvalifikovanih privatnih preduzeća za podvodno deminiranje, koja poslove deminiranja obavljaju suprotno domaćim i međunarodnim standardima za ovu oblast, dovodi se u pitanje bezbjednosni, strateški, politički i komercijalni aspekt države i važnost RCUD-a, kao državnog privrednog društva.

- 3. Zbog navedenog u tački 2 ove napomene, planiranje prihoda ostvarenih podvodnim deminiranjem je dovedeno u pitanje, jer je nemoguće biti konkurencija privatnim preduzećima koji nemaju stalno zaposlene deminere, objekte, osposobljen kadar i opremu za bavljenje podvodnim deminiranjem. Navedeno široko tumačenje zakonskih propisa u pogledu prava i obaveza koja se odnose na poslove podvodnog deminiranja i uklanjanja neeksplozivnih ubojnih sredstava, može pored dalekosežnih posledica po nacionalnu bezbjednost i sigurnost lica i objekata na vodama, proizvesti i štetu po državni budžet isključivanjem državnog preduzeća RCUD iz poslova deminiranja.**

Nedostatak sopstvenih prihoda prouzrokuje poteškoće u funkcionisanju RCUD-a, budući da zbog ograničenih sredstava koja su opredijeljena budžetom dolazimo u situaciju da ne možemo nabaviti gorivo za motorna vozila i plovila koja koristimo prilikom obuka i akcija spašavanja i pretrage za utopljenim licima.

Obzirom da su akcije spašavanja i pretrage za utopljenim licima nepredvidive i njihov broj i vrijeme trajanja se ne može unaprijed planirati, prinuđeni smo da prekoračimo sredstva opredijeljena budžetom za nabavku goriva, kao i sredstva neophodna za smještaj i ishranu ronilaca kada se akcije obavljaju na teritoriji drugih opština.

Takođe, nijesmo u mogućnosti da nabavljamo svu potrebnu ronilačku opremu i da istu blagovremeno zamjenjujemo novom, jer se zbog čestih akcija i velikog broja zarona oprema brzo haba i postaje neupotrebljiva.

## 2.2. Planirani rashodi iz sredstava budžeta za 2024. godinu

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	Predlog Zakona o budžetu Crne Gore za 2024. godinu
<b>Org.kod 51901 - Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca</b>			
<b>Ukupni izdaci</b>			<b>486,184.23</b>
Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	Predlog Zakona o budžetu Crne Gore za 2024.
<b>Program 13 016</b>		<b>Obuka ronilaca za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru</b>	<b>486,184.23</b>
<b>Potprogram 13 016 002</b>		<b>Djelovanje Regionalnog ronilačkog centra za podvodno deminiranje i obuku ronilaca</b>	<b>486,184.23</b>
<b>Aktivnost 13 016 002 001</b>		<b>Obuka i stručno usavršavanje ronilaca</b>	<b>30,066.43</b>
	<b>4</b>	<b>Izdaci</b>	<b>30,066.43</b>
	<b>41</b>	<b>Tekući izdaci</b>	<b>21,991.43</b>
	<b>413</b>	<b>Rashodi za materijal</b>	<b>5,650.00</b>
0360	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	950.00
0360	413-3	Materijal za posebne namjene	2,000.00
0360	413-5	Rashodi za gorivo	2,700.00
	<b>414</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6,010.00</b>
0360	414-1	Službena putovanja	2,820.00
0360	414-2	Reprezentacija	540.00
0360	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	2,650.00
	<b>415</b>	<b>Rashodi za tekuće održavanje</b>	<b>5,360.00</b>
0360	415-3	Tekuće održavanje opreme	5,360.00
	<b>419</b>	<b>Ostali izdaci</b>	<b>4,971.43</b>
0360	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4,511.43
0360	419-9	Ostalo	460.00
	<b>44</b>	<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>8,075.00</b>
	<b>441</b>	<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>8,075.00</b>
0360	441-5	Izdaci za opremu	8,075.00
<b>Aktivnost 13 016 002 002</b>		<b>Podvodno deminiranje i akcije traženja utopljenih lica i stvari, odnosno objekata</b>	<b>46,036.25</b>
	<b>4</b>	<b>Izdaci</b>	<b>46,036.25</b>
	<b>41</b>	<b>Tekući izdaci</b>	<b>37,961.25</b>
	<b>412</b>	<b>Ostala lična primanja</b>	<b>12,000.00</b>
0360	412-7	Ostale naknade	12,000.00
	<b>413</b>	<b>Rashodi za materijal</b>	<b>13,850.00</b>
0360	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	950.00
0360	413-3	Materijal za posebne namjene	3,000.00
0360	413-5	Rashodi za gorivo	9,900.00

	<b>414</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1,281.25</b>
0360	414-9	Ostale usluge	1,281.25
	<b>415</b>	<b>Rashodi za tekuće održavanje</b>	<b>10,200.00</b>
0360	415-3	Tekuće održavanje opreme	10,200.00
	<b>419</b>	<b>Ostali izdaci</b>	<b>630.00</b>
0360	419-4	Osiguranje	630.00
	<b>44</b>	<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>8,075.00</b>
	<b>441</b>	<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>8,075.00</b>
0360	441-5	Izdaci za opremu	8,075.00
	<b>Aktivnost 13 016 002 003</b>	<b>Tehnička podrška sprovođenju programa</b>	<b>410,081.55</b>
	<b>4</b>	<b>Izdaci</b>	<b>410,081.55</b>
	<b>41</b>	<b>Tekući izdaci</b>	<b>349,259.25</b>
	<b>411</b>	<b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>	<b>266,649.89</b>
0360	411-1	Neto zarade	175,139.30
0360	411-2	Porez na zarade	10,343.46
0360	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	34,269.46
0360	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	45,346.15
0360	411-5	Opštinski prirez	1,551.52
	<b>412</b>	<b>Ostala lična primanja</b>	<b>45,592.56</b>
0360	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	9,600.00
0360	412-7	Ostale naknade	35,992.56
	<b>413</b>	<b>Rashodi za materijal</b>	<b>3,990.00</b>
0360	413-1	Administrativni materijal	2,717.00
0360	413-3	Materijal za posebne namjene	260.00
0360	413-4	Rashodi za energiju	1,013.00
	<b>414</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6,830.50</b>
0360	414-3	Komunikacione usluge	1,440.00
0360	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	900.00
0360	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	2,250.00
0360	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	350.00
0360	414-9	Ostale usluge	1,890.50
	<b>415</b>	<b>Rashodi za tekuće održavanje</b>	<b>3,260.00</b>
0360	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1,000.00
0360	415-3	Tekuće održavanje opreme	2,260.00
	<b>416</b>	<b>Kamate</b>	<b>11,990.82</b>
0360	416-1	Kamate rezidentima	11,990.82
	<b>417</b>	<b>Renta</b>	<b>6,557.69</b>
0360	417-1	Zakup objekata	6,557.69
	<b>419</b>	<b>Ostali izdaci</b>	<b>4,387.80</b>
0360	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.00
0360	419-4	Osiguranje	2,209.57

0360	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	600.00
0360	419-6	Komunalne naknade	216.00
0360	419-9	Ostalo	1,361.23
	<b>44</b>	<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>1,425.00</b>
	<b>441</b>	<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>1,425.00</b>
0360	441-5	Izdaci za opremu	1,425.00
	<b>46</b>	<b>Otplata dugova</b>	<b>59,397.30</b>
	<b>461</b>	<b>Otplata duga</b>	<b>59,396.30</b>
0360	461-1	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	59,396.30
	<b>463</b>	<b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>	<b>1.00</b>
0360	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.00

### Obrazloženje

Program 13 016			Obuka ronilaca za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru
Potprogram 13 016 002		<b>486,184.23</b>	Djelovanje Regionalnog ronilačkog centra za podvodno deminiranje i obuku ronilaca
Aktivnost 13 016 002 001		30,066.43	Obuka i stručno usavršavanje ronilaca
413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	950.00	Medicinski materijal za prvu pomoć ronionicima koji je u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima potrebno imati na raspolaganju tokom svakog ronjenja.
413-3	Materijal za posebne namjene	2,000.00	Profesionalno ronjenje na srednjim i velikim dubinama zahtijeva korišćenje gasnih mješavina azot-helijum-kisonik. Argon se koristi za potrebe balansiranja suvih ronilačkih odijela prilikom ronjenja.
413-5	Rashodi za gorivo	2,700.00	Izdaci za gorivo za plovno vozilo prilikom izvođenja trenaznih ronjenja i stručnog usavršavanja ronilaca.
414-1	Službena putovanja	2,820.00	Izdaci za posjetu godišnjem sajmu nautike u Njemačkoj u cilju stručnog usavršavanja ronilaca i praćenja međunarodnih trendova iz oblasti ronjenja i učešće na sličnim međunarodnim događajima.
414-2	Reprezentacija	540.00	Izdaci za reprezentaciju odnose se na posjete ino delegacija, prilikom stručnog osposobljavanja ronilaca.
414-8	Usluge stručnog usavršavanja	2,650.00	Izdaci za kontinuiranu profesionalnu edukaciju ronilačkog kadra u smislu pohađanja stručnih obuka.



415-3	Tekuće održavanje opreme	5,360.00	Izdaci za vađenje, čišćenje i spuštanje plovila , izdaci za servis motora plovila i izdaci za održavanje ronilačke opreme (održavanje i zamjena rezervnih djelova: filteri, maske, disalice, peraja, ronilačke čarape i rukavice, neoprenske manžetne)
419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4,511.43	Izdaci za ugovore o djelu za radnu grupu za razvoj dvije stručne kvalifikacije u ronjenju.
419-9	Ostalo	460.00	Izdaci za dolicenciranje u skladu sa propisima nadležnog organa. RCUĐ posjeduje licencu organizatora obrazovanja odraslih za tri stručne kvalifikacije. Razvijanjem dvije nove stručne kvalifikacije, kako je planirano u 2024.godini, potrebno je izvršiti dolicenciranje u skladu sa novim kvalifikacijama.
441-5	Izdaci za opremu	8,075.00	Izdaci za nabavku 7 ronilačkih odijela i 4 regulatora disanja, radi zamjene dotrajalih.
Aktivnost 13 016 002 002		46,036.25	Podvodno deminiranje i akcije traženja utopljenih lica i stvari, odnosno objekata
412-7	Ostale naknade	12,000.00	Izdaci za rad na terenu za 9 zaposlenih, u skladu sa odlukom Odbora direktora i obračunati su na osnovu provedenih 10 dana na terenu u mjesecu, pa mjesečna neto naknada po licu iznosi 100.00 €.
413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	950.00	Medicinski materijal za prvu pomoć ronionicima koji je u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima potrebno imati na raspolaganju tokom svakog ronjenja.
413-3	Materijal za posebne namjene	3,000.00	Profesionalno ronjenje na srednjim i velikim dubinama zahtijeva korišćenje gasnih mješavina azot-helijum-kisonik. Argon se koristi za potrebe balansiranja suvih ronilačkih odijela prilikom ronjenja.
413-5	Rashodi za gorivo	9,900.00	Izdaci za gorivo putničkih, transportnih i plovnih vozila, u cilju akcija spašavanja, traženja i vađenja potonulih lica, stvari i objekata, kao i za prevoz ronilaca i opreme u izvođenju akcija protivminskog pregleda i deminiranja.
414-9	Ostale usluge	1,281.25	Izdaci za godišnju registraciju transportnih vozila i plovilo koji se koriste prilikom ronilačkih akcija i izdaci za obavezne sistematske preglede ronilaca .

415-3	Tekuće održavanje opreme	10,200.00	Izdaci za redovan servis transportnih vozila koja se koriste za prevoz ronilaca i opreme do mjesta akcije spašavanja, odnosno traženja, odnosno deminiranja, zamjena rezervnih dijelova (filteri, maske, disalice, peraja, ronilačke čarape, ronilačke rukavice, neoprenske i silikonske manžetne, "full face" maska sa slušalicama i mikrofonom, podvodna stanica "ronilac-površina-ronilac"); izdaci za servisiranje i popravke regulatora, boca i podvodnih skutera pri čemu se često koriste usluge ino dobavljača .
419-4	Osiguranje	630.00	Izdaci za posebno osiguranje 9 lica koja se bave protivminskim pregledanjem podvodnih površina.
441-5	Izdaci za opremu	8,075.00	Izdaci za nabavku 7 ronilačkih odijela i 4 regulatora disanja, radi zamjene dotrajalih.
Aktivnost 13 016 002 003		410,081.55	Tehnička podrška sprovođenju programa
411-1	Neto zarade	175,139.30	Iznos za zarade je planiran na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i ostalim propisima kojima se uređuje obračun zarada.
411-2	Porez na zarade	10,343.46	Iznos za zarade je planiran na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i ostalim propisima kojima se uređuje obračun zarada.
411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	34,269.46	Iznos za zarade je planiran na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i ostalim propisima kojima se uređuje obračun zarada.
411-4	Doprinosi na teret poslodavca	45,346.15	Iznos za zarade je planiran na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i ostalim propisima kojima se uređuje obračun zarada. Iznos za doprinose na teret poslodavca je uvećan zbog toga što ronioci imaju pravo na doprinos za PIO sa uvećanim trajanjem.
411-5	Opštinski prirez	1,551.52	Iznos za zarade je planiran na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i ostalim propisima kojima se uređuje obračun zarada.
412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	9,600.00	U skladu sa odlukom Odbora direktora, vrši se isplata naknada za stanovanje i odvojeni život za 8 zaposlenih u mjesečnom neto iznosu od 100.00 € po zaposlenom.
412-7	Ostale naknade	35,992.56	Iznos za ostale naknade odnosi se na primanja članova Odbora direktora i za angažovanje po ugovoru o dopunskom radu.

413-1	Administrativni materijal	2,717.00	Izdaci za potrošni kancelarijski materijal (papir, hemijske i obične olovke, spjalice, heftalice i municija, samoljepljivi blokovi, razni omoti za čuvanje dokumentacije, i drugo) i izdaci za sredstva za higijenu i dezinfekciju, maske i ostalo.
413-3	Materijal za posebne namjene	260.00	Pretplata na elektronsku publikaciju Službenog lista.
413-4	Rashodi za energiju	1,013.00	Izdaci za električnu energiju za poslovni objekat u Herceg Novom i za poslovni prostor u Podgorici.
414-3	Komunikacione usluge	1,440.00	Izdaci za fiksnu telefoniju i internet kao i za poštanske usluge .
414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	900.00	Izdaci za provizije na plate zaposlenih.
414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	2,250.00	Izdaci za advokatske usluge za sudski proces koji je u toku.
414-8	Usluge stručnog usavršavanja	350.00	Izdaci za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti računovodstva i izdaci za unapređenje digitalnih vještina za zaposlene u administraciji.
414-9	Ostale usluge	1,890.50	Izdaci za godišnju registraciju službenih putničkih vozila i izdaci za prevodilačke usluge prilikom sastanaka Međunarodne asocijacije ronilačkih škola (IDSA) i Međunarodne akademije za podvodnu tehnologiju i istraživanje .
415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1,000.00	Izdaci za tekuće održavanje održavanje poslovnog objekta u Herceg Novom.
415-3	Tekuće održavanje opreme	2,260.00	Izdaci za godišnje održavanje multifunkcionalnog štampača, uključujući zamjenu rezervnih djelova (tonera) i ostalog.
416-1	Kamate rezidentima	11,990.82	Plaćanje kamate po hipotekarnom kreditu u Erste banci, br: 5100612851 od 2018. godine, u skladu sa amortizacionim planom otplate za 2024.godinu.
417-1	Zakup objekata	6,557.69	Izdaci za godišnji zakup kancelarijskog prostora u Podgorici i 2 garaže u Bijeloj.
419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.00	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka.
419-4	Osiguranje	2,209.57	Planiran je izdatak za osiguranje zaposlenih i kasko osiguranje za 2 službena vozila .
419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	600.00	Godišnja članarina u Međunarodnoj asocijaciji ronilačkih škola (International Diving Schools Association -IDSA) i godišnja članarina u Međunarodnoj akademiji za podvodnu tehnologiju i istraživanja (Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee).

419-6	Komunalne naknade	216.00	Izdaci za vodu i za odlaganje komunalnog otpada za poslovne prostorije u Herceg Novom i Podgorici.
419-9	Ostalo	1,361.23	Izdaci za godišnji porez na nepokretnosti za poslovni objekat u Herceg Novom.
441-5	Izdaci za opremu	1,425.00	Izdaci za nabavku računarske opreme.
461-1	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	59,396.30	Otplata glavnice kredita u skladu sa kreditnim aranžmanom i amortizacionim planom otplate za 2024.godinu.
463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.00	Izdaci za otplatu obaveza iz prethodnog perioda

### 2.3. Planirani rashodi iz sredstava ostvarenih sopstvenom djelatnošću

- Nabavku opreme za instalaciju za formiranje tehničkog bloka za pretakanje plinskih mješavina za ronjenje procijenjene vrijednosti od 30.000,00 €
- Nabavku ronilačkih aparata ribriter 30.000,00 €

Plan nabavke opreme i sredstava za rad bazira se na očekivanom prilivu novčanih sredstava iz sopstvenih izvora.

**Realizacija projekata i drugih obaveza iz djelokruga rada Centra je planirana na bazi dosadašnjih aktivnosti i ostvarenih rezultata koji ukazuju na moguću ostvarivost zacrtanih ciljeva.**

PRIPREMIO:  
izvršni direktor  
mr Veselin Mijajlović

